

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG  
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI  
SEEMOGODIMO  
(Pampiri ya Boraro)**

**OCTOBER / NOVEMBER 2005  
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

**NAKO: diura tse 2**

**MADUO: 80**

---

---

**DITAOLO:**

- Pampiri e arotswe ka dikarolo tse tharo A, B le C
  - Araba dipotso go tswa mo dikarolong tse di farologaneng
  - Tlhaloganya potso pele o e araba
  - Rulaganya mabaka le tiro ya gago sentle.
  - Dirisa mopeleto le matshwaopuiso ka nepo mme o kgaoganye mafoko sentle.
- 
- 


**KAROLO YA A  
TLHAMO**

**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa tsebe di le PEDI ka nngwe ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di latelang tse di tsosang dikakanyo tse di rileng mo go wena. Fa o tlhopho nngwe ya ditshwantsho o e neele setlhogo se se maleba.

- 1.1 Thuto ya diatla e gaisa ya boboko.
- 1.2 Basadi ke digatlhamelamasisi.
- 1.3 Meaparo ya sekgoa e sentse setso sa rona.
- 1.4 Puso ga e re direle sepe.

- 1.5 Neela setshwantsho se se fa tlase sethogo se se maleba mme o tswelele ka go kwala tlhamo:



- 1.6 Setswantsho ke seo; se lebe, mme morago o kwale tlhamo. Se neele setlhogo:



MADUO A KAROLO YA A: [40]

KAROLO YA B  
DIKWALWANA


POTSO 2

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo ya gago e nne boleele jwa tsebe:

- 2.1 Kwalela tsala ya gago **lekwalo**, o e leboge ka moo e go thusitseng ka teng ka moletlo wa kgaisadio.

KGOTSA

- 2.2 Leba setshwantsho se se latelang mme morago o kwalele rateropo **pegelo**:



KGOTSA

- 2.3 O ne o etetse kwa Kapa malatsi a le supa, kwala **bukatsatsi** ya ditiragalo tsa malatsi a supa ao.

MADUO A KAROLO YA B: [20]

SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO (Pampiri ya Boraro)	931-1/3 K	5
--	-----------	---

## KAROLO YA C

### POTSO 3

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo ya gago e nne boleele jwa tsebe.

- 3.1 O bone go phasaladitswe mo lokwalodikganye lwa SOWETAN fa ba batla mokwaledi yo mošwa. Thala **Boikitsiso (CV)** jwa gago jo mo go jona ba tla bonang fa o tshwannwa ke tiro e.

### KGOTSA

- 3.2 Rakgadiago wa kwa Ditsobotla o iketse badimong. Kwalela rangwaneago **telekeramo** o mo itsise ka ga tiragalo e.

### KGOTSA

- 3.3 A ke o kwale tsa **botshelo jwa moswi** Atisang yo e leng mogoloo.

MADUO A KAROLO YA C: [20]

PALOGOTLHE: 80